

## Jornalèt

### Joan Isaac

Composer e interprèt en lenga catalana, poèta e musician

Veni de la Filmoteca de Catalunya, una oasi de cultura e coneissença qu'anoblís lo quartièr del Raval de Barcelona. Me passegí per aquelas carrières e remarqui qu'aquela Barcelona m'aperten pas pus, me senti coma un estrangièr en aquela part de ma vila plena d'una vida fòrça alonhada de ma Barcelona, la de la mitat dels ans setanta, una Barcelona plena de pantaisses e d'utopias après la foscor que la daissèt lo franquisme. Mas ara parlarai pas d'aquò.

Ai assistit a la projecció d'un documentari realizat per un amic italiano que coneguèri fa d'annadas a Ostana, en Piemont.

Ostana es un vilatge enclavat dins una polida val e environat de magnificas montanhas, de las qualas se destaca, impressionant e gaireben perfièch, lo mont Vísol.

Fredo Valla es un realizaire especializat en cinema documentari istoric, es un personatge pivelaire. Lo primièr còp que lo vegèri me semblèt lo "Caballero con figura triste", un Quishòt del sègle XX. Un òme grand e magre, amb d'uèlhs que t'analisan a cada moment, amb lo pel long e blanc e una barba ponchuda que sembla de voler enrasigar e jónher la tèrra, amb sas valadas e amb sas montanhas, qu'el adòra.

Ai sovent ausit a parlar del mond dels catars d'Occitània; un mond de castèls e mistèris destruches. O reconeissi: aviái pas jamai aprigondit aquela part de l'istòria d'Euròpa.

**Bogre, la granda eretgia europèa** es lo títol d'aquel meravilhós e exaustiu documentari de Fredo Valla. Es una leïçon d'istòria a travèrs d'images plens de sensibilitat, gaireben extrèms, ont Valla entrepen un camin geografic e istoric pel catarisme entre França, Bòsnia, Bulgaria e Itàlia per explicar lo mond dual dels bons òmes, dels dieus bon e marrit e de la lucha dels òmes per la defensa de la libertat de las idèas e cresenças. Bogre es l'istòria d'un masèl d'òmes, mas pas de lors idèas, l'istòria d'una religiositat luènh de l'arrogància de la Glèisa repressiva e de son braç executor, l'Inquisicion de l'Edat Mejana. Lo fuòc es, dins lo documentari, un element recurrent e obstinat. Quand l'òme descobriguèt lo fuòc, l'utilizèt per se calfar e se protegir de las bèstias ferotjas que se sarravan de las caunas. Pus tard l'utilizèt coma puniment contra los erètges.

Malgrat tant de massacres perpetrats al nom de Dieu e del poder, lo fuòc non a pas jamai capitat a destruire la libertat dels òmes e de lors idèas.

Quitèri la sala de cinema mai aürós que quand i intrèri, me sentiguèri mai ric e mai savi, convencut que luchar per la libertat e la beutat ten totjorn son sens.

Mentre que la bèla musica de Walter Porro ressona dins mon esperit, en apondent de poesia als images del Fredo, en pojant las Ramblas qualqu'un me demanda de fuòc per atubar una cigarreta.

Se lo cinema es cultura, Bogre es son encarnacion e Fredo Valla, lo braç executor de la Beutat.

Ont èra Dieu quand l'orror regnava a Auschwitz? çò me demandi en arribant a l'ostal.